



education

Department:  
Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

NATIONAL  
SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI 12

TSHIVENDA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA  
VHUVHILI (SAL)

BAMMBIRI LA U RANGA (P1)

EXEMPLAR 2008

MARAGA/MARKS: 120

TSHIFHINGA: AWARA 2

Bammbiri ili li na masiatari a 9.

## PFESESANI

1. Fhindulani mbudziso dzothe.
2. Thomani khethekanyo iñwe na iñwe kha siatari liswa, hune ya fhelela hone ni talele.
3. Nwalani zwi no vhalea, nahone nga vhuronwane.
4. Ni dzhiele nzhele mupeletu, khethekanyo ya maipfi, kushumisele kwa madanzi, zwiga zwa u vhalala, tswayo khathihi na kuvhumbelwe kwa mafhungo.

**KHETHEKANYO YA A: THOLOKANYONDIVHO****TSHIPIDA 1**

Vhalani mafhungo aya nga vhuronwane uri ni do kona u fhindula mbudziso dzi a tevhelaho:

**VHUSIWANA VHU A VHAVHA**

Ndi nne Mudanalwo Magekha. Ndi mugudi a re kha gireidi 11 sekondari ya Vhudzagona. Vhabebi vhanga vhuvhili havho vho lovha nga khombo ya thekhisi ye ya dzhena fhasi ha bisi ya Mashonelo vha tshi khou ya mushumoni ha masipala. Zwino nne ndi khou dzula na makhadzi wanga. Vhazwala vhanga vha khou nkondisela vhutshilo. Vha ntambudza lwa vhudzekani. Ndi tshi humbula uri vha tou tshintshana nga nne ndi nga ndi sa diha<sup>ta</sup>ula. Musi ndi tshi toda u vha vhiga mulayoni, makhadzi wanga a vha tendi, vha ri ndi tou vha tshi<sup>da</sup>hela kani, a thi zwi divhi uri muzwala ndi musadzi. Musi ndi tshi vha vhudza uri a vha khou ntanzwa, vha ri izwo ndi bve ndi fhele mudini wavho. Ndi tshisiwana, ndo hanganea. Nda onesana na mavhele ndi do vha ndo fhambana na matula.

Ndi nne Tambulani Tharaga. Ndi mugudi wa biko wa gireidi 12 sekondari ya Tshamanowana. Ndi ralo ngauri ndi nne ane nda dzhia vhuimo ha u thoma kha vhagudi vha 144. Vhabebi vhanga vho<sup>the</sup> vho lovha nga vhulwadze ha VWFM. Mme anga vho lovha mahola, mu<sup>ne</sup> wanga vha mbo di tevhela na<sup>i</sup>waha. Thamusi na nne vho nndodza vhunga ndo vha ndi tshi la navho. Zwino ndi khou dzula na khotsimuhulu wanga u ya nga he mashaka a dzudzanya ngaho. Vhokhotsimuhulu vho dzhia thundu yo<sup>the</sup> ya mu<sup>ne</sup> wanga. Ndi khou la u vhavha. Vhakomana vhanga vhavhili vha henefha mu<sup>dini</sup> vha tou ndzhombela zwiliwa vhunga ri tshi lela fhethu huthihi. Duvha line ha sevhiwa nga nama a thi i nangi, nne ndi wa muthotho. Zwine zwa mmangadza ndi uri khotsimuhulu wanga vha ri vha do vha vha khou ndzhenisa tshikolo lwa u fhedzisela riwakani. Na li<sup>i</sup>we na li<sup>i</sup>we a vha na tshelede ya u nea maanga. Vha ri nda vuledza gireidi 12 ndi fanela uri ndi ditodele mushumo. Ndo vha ndi kha di funa u isa pfunzo dzanga phanda, fhedzi zwi khou sea zwi tshi tanama nga riwambo wa vhusiwana. Arali no bebelwa marubini, ni songo sea vha laho tshinyai.

- |     |  |     |
|-----|--|-----|
| 1.1 | Mudanalwo u dzhena tshikolo ngafhi?                              | (1) |
| 1.2 | Tshisiwana ndi mini?   | (2) |
| 1.3 | Vhabebi vha Mudanalwo vho vha vha tshi shuma ngafhi?             | (1) |
| 1.4 | Vhazwala vha Mudanalwo ndi vha mbeu-de? Tikedzani phindulo yanu. | (2) |

- 1.5 Ndi ngani Mu $\ddot{\text{d}}$ analwo a sa poti vhazwala vhawe mapholisani? (2)
- 1.6 Neani  $\ddot{\text{t}}$ halutshedzo dza mafurase a tevhelaho:
- 1.6.1 Ndi nga ndi sa  $\ddot{\text{d}}$ ihat $\ddot{\text{u}}$ la (1)
  - 1.6.2 A vha khou ntanzwa (1)
- 1.7 Vhagudi vha re kha gireidi 11 tshikoloni tsha Tshama $\ddot{\text{n}}$ owana ndi vhangana? (1)
- 1.8 Vhabebi vha Tambulani vho lovha hani? (1)
- 1.9 Zwine Tambulani a khou  $\ddot{\text{t}}$ angana nazwo vhutshiloni zwi yelana hani na dzina  $\ddot{\text{l}}$ awe? (2)
- 1.10 Tambulani a nga vha e na vhulwadze ha VWFM? Tikedzani phindulo yanu. (2)
- 1.11 Fhindulani mbudziso dzi tevhelaho ngauri Ee kana Hai ni khwa $\ddot{\text{t}}$ hise nga u tou topola zwi re afho mafhungoni.
- 1.11.1 Tambulani o vha a khou  $\ddot{\text{d}}$ iphina. (2)
  - 1.11.2 Vhabebi vha Tambulani vho lovha nwaha muthihi. (2)

Tshifanyiso asitshi. Tshi ḥaleleni nga vhuronwane ni kone u fhindula mbudziso dici no tevhela:



- 1.12 Musidzana a re kha tshifanyiso o dzula kha mini? (1)
- 1.13 Ndi zwifhio zwine musidzana uyo a khou ditakadza ngazwo? (1)
- 1.14 Tshifanyiso itsho tsho livhiswa kha vhafhio? (1)
- 1.15 Musidzana uyo ndi murema kana ndi mutshena? Tikedzani phindulo yanu. (2)
- 1.16 Ni vhona uri musidzana uyo a nga vha o sinyuwa kana o takala? Tikedzani phindulo yanu. (2)
- 1.17 Ndi zwifhio zwine zwa khou vhambadzwa nga u ḥanwa ha tshifanyiso itsi? (1)
- 1.18 Musidzana uyu o fodwa e ngafhi? Tikedzani phindulo yanu. (2)

**THANGANYELO YA KHETHEKANYO IYI YA A:** 30

**KHETHEKANYO YA B: MANWELEDZO (SAMARI)****TSHIPIDA 2**

Nga maipfi a re vhukati ha 50 na 60, nweledzani zwithu zwi tshinyaho lukanda lwa muthu. Ni nwale mbuno dza sumbe dzi kha mafhungo a pfalaho. Ni nwale tshivhalo tsha maipfi e na a shumisa zwitangeni magumoni a samari yanu.

**MBAVHALELO YA LUKANDA**

thovhela, i tshi ri ndi hone tshika yo bva matsina lu khou vhuvhuyela nga u vhaisala.

Vhunzhi ha vhathu vha tama u vha vhavhu<sup>di</sup> ngeno vha sa fari zwavhu<sup>di</sup> lukanda Iwavho. U wana muthu a tshi sokou tampa nga madi a mashika a re na zwitshili a dovha a lu hwaya lwo kalulaho nga makhwayo, midzhawane na ngwane dza matombo a si na siya. Hezwi o lu hwaya lwa sala lu tshi vhuvhuyela, u wana muthada i tshi tou takala

Muniwe na muinwe u lora nga ha u vha na lukanda Iwavhu<sup>di</sup>, fhedzi-ha zwi tou dura u lu nakisa. Uri lukanda lu dzule lwo naka nahone lu tshi tamisa, ni fanela uri ni si dahe. U daha fola zwi ita uri malofha a si tshimbile zwavhu<sup>di</sup> na muvhili. U wana lukanda lwa muthu onoyo lu sa penyi nahone lu vha na muvhala wa ndolamilora.

Duvha na lone li a kona u tshinya lukanda lwa muthu lwa sala lu sa sedzei. Sazwezwo vhathu vha tea u tsireledza lukanda Iwavho kha duvha uri lu si tshinyale. Hezwi zwi nga konwa na nga u dola mapfura o lu fanelaho. Arali muthu a dinea tshifhinga tsho linganaho tsha u awela na u la zwiliwa zwi re na pfushi, lukanda Iwawe lu a simuwa zwavhu<sup>di</sup> lwa nakelela.

Muthu arali a vuwa a tshi ita nyonyoloso lwo linganelaho lune a bva biko, zwi ita uri lukanda lu simuwe lu penyelele ngauri mino na mashika zwi do vha zwo bvela nnida. Naho u londota lukanda zwi tshi dura, nga ri lingedze u lu nakisa.

**THANGANYELO YA KHETHEKANYO IYI YA B:**

10

**KHETHEKANYO YA C: PHENDA NA KUSHUMISELE KWA LUAMBO****TSHIPIDA 3**

- 3.1 Vhalani luriwalo lwe Tshifhiwa a riwalela mme awe nga vhusedzi uri ni kone u fhindula mbudziso dzi lu tevhelaho:

P.O. Box 3000  
Thohoyandou  
0950  
12 Thafamuhwe 2008

Mme anga,

Ndo takala nga maanda u ni riwalela lunwalo ulwu. Ndi tama u ni divhadza nga lwendo lune ra do lu fara musi tshikolo tsho vala nga Fulwana.

nne na khonani yanga ri khou tama u ya rothe. Hu pfi ri do ya na muziamu wa zwithu zwa tshitalula. (Ende) na u dura a lu duri. Ndi R300 (only). (Cousin) yanga u do da nga (Monday), zwi nga ita arali a nnodela na tshelede heyo. Kha tshelede ya u la vha songo vhilahela. Ndi khou tou humbela vhathu!

İwana wavho  
Takalani tshihake

- 3.1.1 Bulani zwi<sup>na</sup> two khakheaho no sedza tshivhumbeo tsha luriwalo ulwu. (4)
- 3.1.2 Ndila ine Takalani a mba ngayo na mme awe yo khakhea ngafhi? (2)
- 3.1.3 Ndi ngafhi he Takalani a shumisa luambo lwa u kwengweledza? (1)
- 3.1.4 Shumisani maipfi o teaho vhudzuloni ha a re zwitangini. (4)
- 3.1.5 Topolani maipfi e a vha o tea u thomiwa nga lederedanzi ni a riwale nga ndila yone. (3)
- 3.1.6 Topolani maipfi a songo peletiwaho nga ndila yone nge ha sa shumiswe tswayo dza diakiritiki. A riwaleni nga ndila yone. (6)

- 3.2 Khakhululani maipfi a re zwitangini kana ni toredze maipfi o teaho afho ho salaho zwikhala. Nwalani nomboro 3.2.1 u swika kha 3.2.20 ni konou iñwala phindulo.

Vhagudisi vha na mushumo 3.2.1 (-hulu) wa u funza vhagudi vhudele. Mushumo hoyu vha nga 3.2.2 ... u kone 3.2.3 ... vha si khou 3.2.4 (thusa) na vhabebi. Vhana 3.2.5 (-tuku) vha a da 3.2.6 (tshikolo) vha songo t̄amba. Ndi mushumo wa vhagudisi na vhabebi u vha eletshedza. Muthu muñwe na muñwe u a 3.2.7 (takala) u vha na lukanda lu no suvhelela. Muthu u fanela u t̄amba uri a si vhe na 3.2.8 (nukha). Muthu a tshi t̄amba u fanela u 3.2.9 (shuma) tshitaula na tshisibe. Musi muthu a tshi fhedza u t̄amba u fanela u 3.2.10 ... zwidolo zwine a andana nazwo. Vhagudisi vha a 3.2.11 (kwata) arali vhagudi vha tshi da tshikoloni vha songo t̄amba. Ndi 3.2.12 ... hune muthu a fanela u t̄amba? Heyi ndi 3.2.13 (vhudzisa) ine vhagudi vhanzhi vha i vhudzisa. Muthu u t̄amba tshifhinga tshinwe na tshinwe 3.2.14 ... muvhili 3.2.15 ... u na tshika. Vhathu vha humbula uri vhagudi vha re na vhuada ndi vhatukana, 3.2.16 (mara) vha di vha hone 3.2.17 (masidzana) vha re na vhuyada. Tshikoloni na mahayani 3.2.18 ... fanela u vha na bommbi dza 3.2.19 ... uri vhana vha kone u t̄amba 3.2.20 ... musi vha tshi bva u dithusa. (20)

- 3.3 Vhalani mafhungo a tevhelaho uri ni do kona u fhindula mbudziso dzine dza do tevhela:

Pholisa lo fara lithannga le la vha li tshi tswa dzigoloi, khathihi na u tswela vhathu thundu dza nduni musi vhe mishumoni. Zwikeyulu na zwikalaha zwone two vha zwi tshi tou dzhielwa tshelede ya mundende nga duvha la muholo. Zwitukana na zvisidzana two vha zwi sa tsha ruñwa vhengeleni nga mulandu wa nyofho. Khothe yo fhedza yo li vhona mulandu la gwevhiwa makole a rathi. Vhathu vha do awela. Tshanda tsha mulayo ndi tshilapfu. O vha a tshi ri u do fhelela ngafhi? Vhuvhava a vhu badeli. Makole a rathi a si thanga ya muthu. U do vhuya o hotefhala.

- 3.3.1 Nwalani madzina a tevhelaho e kha vhanzhi ni dovhe ni a shumise mafhungoni a pfalaho:

A Pholisa  
B Muholo

(2)

- 3.3.2 Titlidzani madzina a tevhelaho ni dovhe ni a shumise mafhungoni a pfalaho:

A Tshanda  
B Zwikalaha

(2)

- 3.3.3 Shandulani fhungo li tevhelaho li vhe kha khanedza:  
Khothe yo fhedza yo li vhona mulandu. (1)
- 3.3.4 Bulani libulazwithihi la ipfi ***miniwaha*** lo shumiswaho mafhungoni  
e na vhala ni dovhe ni li shumise fhungoni li pfalaho. (2)
- 3.3.5 Bulani uri fhungo lo talelwaho nga fhasi li kha tshifhinga  
tshifhio? Ni dovhe ni li nwale no li isa kha tshifhinga tsho  
fhelaho. (2)
- 3.3.6 Nwalani madzina a tevhelaho nga mutevhe wa alifabeta ya  
Vharoma:
- A Zwi<sup>ke</sup>gulu
  - B Zwitukana
  - C Zwi<sup>s</sup>idzana
  - D Zwi<sup>k</sup>alaha
- 3.3.7 Shumisani ipfi ***thanga*** mafhungoni mararu o fhambanaho u  
sumbedza uri ni a divha zwine la amba zwone. (3)
- 3.3.8 Nwalani fhungo li tevhelaho nga luambo lwa u talutshedza:  
Mu<sup>n</sup>wali u ri: 'Tshanda tsha mulayo ndi tshilapfu.' (2)
- 3.3.9 Vhumbani dzina li tshi bva kha liiti -***hotefhala*** ni li shumise  
fhungoni li pfalaho. (2)

**THANGANYELO YA KHETHEKANYO IYI YA C :** 60

#### KHETHEKANYO YA D: LITHERETSHA

#### TSHIPIDA 4

(***This SECTION will be provided by the Provincial Education Department.***)

**THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA D:** 20

**MARAGAGUTE:** 120